



# Letsatsi la Ngwaoboswa

Ndivhuho Mutsila

Thulisile Shongwe



---

Mo Aforika Borwa, Letsatsi la Ngwaoboswa ke letsatsi la boikhutso ka 24 Lwetse.

Buka e ka ga Letsatsi la Ngwaoboswa. O tlile go itse ka ga letsatsi le, le gore goreng le le botlhokwa mo Aforika Borwa.



Batho botlhe ba na le ditlholego. Setso sa rona ke karolo ya ngwaoboswa ya rona.

MaAforika Borwa a keteka ditso tse di farologaneng ka go kopana mo letsatsing le, e le malapa, merafe, mme e le setšhaba.

Aforika Borwa e na le dingwao tse di farologaneng mme gape re abelana dingwao.



MaAforika Borwa otlhe a na le ngwaoboswa e re leng motlotlo ka yone!

Ngwaoboswa ya Aforika Borwa e mebalabala e bile e mentle.

Dingwao tsa rona di na le dijo tse di farologaneng le dino, meaparo ya setso, dipina le mmino.



Dingwao tsa rona tse di farologaneng di na le ditumelo, meetlo, le magoro.

Mo Aforika Borwa batho ba bua dipuo tse dintsi tse di farologaneng. Naga e na le dipuo tsa semmuso di le 11.





## Dipuo tsa Semmuso tsa Letsatsi la Ngwaoboswa tsa Aforika Borwa:

Ilanga lamaGugu (isiNdebele)

Usuku lwezaMafa (isiXhosa)

Usuku lwamagugu (isiZulu)

Letšatši la Bohwa (Sepedi)

Letsatsi la Botjhaba (Sesotho)

Letsatsi la Ngwaoboswa (Setswana)


Lilanga Lemagugu (Siswati)

Ḑuvha ǀa Vhufa (Tshivenda)

Siku ra Ndzhaka (Xitsonga)

Erfenisdag (Afrikaans)

Heritage Day (English)



Ka nako ya tshalele, 24 Lwetse e ne e itsege jaaka Letsatsi la Shaka.

Morago ga tshalele, palamente e ne ya fetola Letsatsi la Shaka go nna Letsatsi la Ngwaoboswa. Ba ne ba le dira letsatsi le le ketekiwang ke MaAforika Borwa otlhe.

Re keteka dipharologano le kabelano ya ngwaoboswa ya rona.



Molaotheo wa Aforika Borwa o na le melao ya bothokwa e e re kaelang tsela. E akaretsa melao e e tshegetsang emangnokeng le go sireletsa ditshwanelo tsa rona.

Molaotheo wa re rotlhe re a lekana.

Ga go ope yo o kwa godimo ga yo mongwe!





Molaotheo wa re ope a se kgethololwe.

Re tshwanetse go tlotlana.

Rotlhe re na le ditshwanelo tse di tshwanang. Tsa puo, tumelo le ngwao.



Ka Letsatsi la Ngwaoboswa, MaAforika Borwa ba itumelela go opela dipina le go bina mmimo tsa setso.

Re rata gape go apaya dijo tsa rona tsa setso.


Bangwe ba tlotla badimo ba bona ka direto. Bangwe ba etela mabitla.



Batho ba apara meaparo ya mebalabala e mentle. Ba apara minwenda, seshweshwe, shibelwane le tse dingwe.

Fa MaAforika Borwa a keteka Letsatsi la Ngwaoboswa, gape re keteka matshwao a rona a bosetšhaba.

Matshwao a bosetšhaba ke diphologolo le dijalo a eleng karolo ya ngwaoboswa ya rona.



Matshwao a bosetšhaba a Aforika Borwa ke a:

Tshepe ke phologolo ya bosetšhaba.

Ntsu ya mmala wa legodimo ke nonyane ya bosetšhaba.

Setlhare sa bosetšhaba ke Real Yellowwood.

Tšheše ya bosetšhaba ke Protea.

Tlhapi ya bosetšhaba ke Galjoen.





Dikolo di keteka Letsatsi la Ngwaoboswa pele le goroga.

Bana ba apara diaparo tsa bona tsa setso mme ba bolelele ba bangwe ka se ba se itseng ka ngwaoboswa ya bona.

Ba ja dijo tsa ba bangwe, mme ba bine mmimo wa setso.





Keteko meletlo ya ngwaoboswa ya Aforika Borwa e tshwanetse go nna Aforika yotlhe!

Bana ba ba ipelang ba Aforika ba re:

Ke nna Namunya. Ke apere shuka.

Ke nna Adilah. Ke apere kaftan.

Ke nna Isoka. Ke apere gele.

Ke nna Siphho. Ke apere bhesu.

## —Dipotso

1. Letsatsi la Ngwaoboswa le ketekiwa leng le goreng?
2. Neela matshwao a bosetšhaba a le mane a Aforika Borwa.
3. Kwala 'Ngwaoboswa' ka dipuo di le pedi tse o sa di bueng.

—Dibuka tse di mo motseletseleng o

- Letsatsi la Poelano
- Letsatsi la Kgololosego
- Letsatsi la Ngwaoboswa
- Letsatsi la Ditshwanelo tsa Botho
- Letsatsi la Basadi
- Letsatsi la Badiri
- Letsatsi la Bašwa

---

Kanelo e tshamilwe le go kwalwa ka puo ya Tshivenda, jaaka karolo ya porojeke ya didirswa tsa go buisa ya Zenex Ulwazi Lwethu ya 2020.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®  
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Letsatsi la Ngwaoboswa

Author/s: Ndivhuho Mutsila

Translator/s: Lorato Trok

Illustrator/s: Thulisile Shongwe

Assurer/s: Dineo Moatshe, Opelo Thole

Language: Setswana

© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

